


# Asiém moyéglang

Safe water



Sugilanon sa libro

Sa among balay adunay mga gripo.

Gigamit sa paghunaw sa mga  
tinun-an, maestra ug maestro.

Gigamit nga letra:

m, a, t, k, s, y, o, -, n, ay, p, g, i, d, l,  
u, b, h, w, r, ng, pr, gr, tr, kw

Mga ga sige ug gamit nga mga  
pulong:

mga, sa, nga, tubig, na

Mga bag-ong pulong na makat-onan:  
gripo, balay, kasilyas, lababo,  
tunggaan

Asiém moyéglang

Safe water

Mr. Khagiram doley

Health

Mising

Lakhimpur, assam, India




<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

You are free to make commercial use of this work. You may adapt and add to this work. You must keep the copyright and credits for authors, illustrators, etc.


**Translations**—If you create a translation of this work, please add the following disclaimer along with the attribution: This translation was not created by USAID and should not be considered an official USAID translation. USAID shall not be liable for any content or error in this translation.

**Adaptations**—If you create an adaptation of this work, please add the following disclaimer along with the attribution: This is an adaptation of an original work by USAID. Views and opinions expressed in the adaptation are the sole responsibility of the author or authors of the adaptation and are not endorsed by USAID.


Adapted from original, Copyright © 2018, Enabling Writers Project - University of San Jose-Recoletos. Licensed under CC BY 4.0. **Translations**—If you create a translation of this work, please add the following disclaimer along with the attribution: This translation was not created by USAID and should not be considered an official USAID translation. USAID shall not be liable for any content or error in this translation. **Adaptations**—If you create an adaptation of this work, please add the following disclaimer along with the attribution: This is an adaptation of an original work by USAID. Views and opinions expressed in the adaptation are the sole responsibility of the author or authors of the adaptation and are not endorsed by USAID.




Tapalungké poka okum.  
Tapalu:bí aipé naré:né  
tani:ko. Bí kapé naré:pé  
du:dan kai ka:lai.



Tapalu:bí takamé luyirto  
sémpé- Asiém tí:do,attar  
bé:nado,írsunado odokké  
tayé ekolo mopu:sunado.




Asiém mélikkolokké tanié  
appíng pa:dopé mesin  
kokki méligda.




Okumno alksunado, apin  
oyíng monado odokké  
ursunadosin.





Asíém toge:lam okum  
mopu:nado naré  
pésé:dopé.



Émpila ngolu asiém  
moyégkpé lagidag. Okolai  
tepbé asié bidla du:milo  
ngolu motumpé lagido.



Asiém mosi:milo ngosin  
naré:yé odokké turyaré.

Stage 7: Decodable

Letter Used: m,a,t,k,s,y,o,g,l,n,a,y,p,i,u,b,h,e,d,r,w,ng,pr,gr,ts

Sight words:

sa, balay, mga, gripo, nga, makita, banyo, sab, tunghaan, a, tubig  
sakto, busa, nga, among, lababo, aron, daginot

